

The Anti-Racism Observatory

Scotland ayɛ nhyehyɛ foforo a wɔde wɔn ani bedi akyire a ɛbeɔa ma Scotland ne ne nnwuma kuw ahorow bekyere sɛ wɔn ani abere sɛ nnipa mu nyiyimu befi ho.

Kuw yi de n'ani bedi nneɛma akyi na ene nnipa ahorow a ɛsono mmeaa a wofi bedi nnipa mu nyiyimu ho nkɔmmɔ

Ɛbeɔa Scotland aban no ma wɔayɛ nhyehyɛ pa a ɛbeɔo atia nnipa mu nyiyimu.

Sɛnea ɛbeyɛ a yebetumi aboa wɔn a wohyia nnipa mu nyiyimu ho nsem nti, yɛpɛ sɛ yɛ te wo nka.



Adɛn nti na yɛreyɛ wei seisei?

COVID-19 yare no ama nnipa mu nyiyim anya nkɔanim wɔ wiase nyinaa. Scotland aban no ayere ne ho sɛ obedi nnipa mu nyiyimu ho dwuma titiriw wɔ ayaresa mu. Ebedu 2030, Scotland aban awe ahinam so sɛ ɔbeyɛ nhyehyɛ pa wɔ ne man mo a ɛbeɔa ma obiara ho adwo no¹.

Ɛsɛsɛ yɛde hokwan yi yɛ adwuma yie, na nhwehwɛmu yi betumi aboa ma yɛadu saa botae yi ho.

Dɛn na esi da na dɛn nti na anyɛ yie?

Wɔayɛ nhyehyɛ 39 wɔ mfe beyɛ 20 ne akyire a ɛko tiaa nnipa mu nyiyimu ne bohyɛ 817². Nanso, nsesa ketewa bi pɛ na aba.

1 <https://www.gov.scot/publications/fairer-scotland-action-plan/>

2 <https://www.gov.scot/publications/crer-anti-racist-policy-making-scotland-review-summary/>

Sene a mfonɔ no kyere no, nansa yi Kuw a eko tia nnipa mu nyiyimu akyerɛ sɛ nneema ahorow bi na asianka nkɔanim a esese eba. 8

1. Nea edi kan, sɛ wɔde nhyehyɛe a eko tia nnipa mu nyiyimu ba a , nnipa dodow no sɔ mu twitwe, nanso enkyɛ na obiara adwen afi so.
2. Wɔnka nkyere kuw ahorow nea wɔde wɔn mmoa ayɛ na wɔntaa mfa wɔn nka gyinaesi ahorow ho.
3. Enti, sɛ wɔde nhyehyɛe foforo ba a , enye adwuma esiane nneyɛe pa a wɔmfa ntaa akyi.

Wombu akontaa nkyere obiara esiane sɛ nnipa nhwe ma nhyehyɛe no nye adwuma. Bio nso , nneema a ehia amanyɔfo kɔ so sesa.



Ɔkwan ben so na nhwehwemu yi beye soronko?

Ɔene a beye a yebanya nhyehyee a ede nsesa papa beba ama kuw ahorow a wohyia nnipa mu nyiyimu haw no nti, Nhwehwemu mo beye:

- 1. Fa woho hye nnipa mu nyiyimu a yeko tia mu:** Ɔesese nneema a ede nnipa mu nyiyimu ba kuw ne nnwuma ahorow mu ye yere yen ho ko tia. (Ɔe nhweso, kuw ahorow , amanfo nhyehyee te se skuul ne NHS, ne Scotland aban no).
- 2. Kuw ahorow a wode won ho behyem:** Nhyehyee ahorow a woyee esiane kuw bi a na wrehyiae nnipa nyiyimu mu ho haw no , esese se kuw no di mu akoten paa.
- 3. Hye akontaa a wobebu akyerɛ kuw ahorow no ho nkuran:** Ɔesese aban de n'ani si nea asi dadaw, senea wode nhyehyee foforo no redi dwuma ne nkɔanim a woanya no so , na ɔka ho asem kyere kuw ahorow a wrehyia nnipa mu na ho haw .
- 4. Yebɛɔ kuw ahorow a wohyia nnipa mu nyiyimu haw no ho ban:** Ɔesese wonya baabi pa ma kuw ahorow a wohyia nnipa nyiyimu mu haw na aboa ma yeatumi de nhyehyee a eko tia nipa mu nyiyimu no aye adwuma yie.

Dɛn na nhwehwemu no beye?

Dwuma ahorow yi na nhwehwemu no bedi. Nanso , wei ye adwuma a yegu so reye na beye yen de se yebete pii afi wo ho de fa saa asem yi ho Afei na yereye nhwehwemu no, ne saa nti dwuma a nhwehwemu no bedi no betumi asesa wo nea yeaka ho asem wcha yi.

- 1. AGYIRAEHYEDƆƆ** a efa nea ako so ne nea ereko so wo nnipa mu nyiyimu a yebehu no bema yeahu beae a yeadu wo ko a yereko tia nnipa mu nyiyimu.

Nnwuma a eka saa baguam ade yi ho ne apuw muden , sikasem , abakossem , amammerε ne amanyesem. Saa nneema yi ka kuw ahorow.

2. **YEBEHWEHWE MU** ahu senea nnipa mu nyiyimu ho nsem te wɔ aban ne ankorankoro nnwuma mu.

- Nhwewemu no beye nhyehyee pa a ebeboa abo nnipa mu nyiyimu a yebeko atia ho dawuru.

3. **SCOTLAND ABAN NO BEBU AKONTAA AKYERE NE MANFO.** Se nhweso,

- Esese kuw ahorow hwehwe akwan a wobetumi afa so ahu se wɔreyere wɔn ko tia nnipa mu nyiyimu anaa.

- Esese kuw ahorow hwe nsem a efa nnipa mu nyiyimu ho , nsunsuanso a efi mu ba ne senea yebeko atia .

4. **HYE DWUMA A** Ankorankoro ne kuw ahorow a wohyia nnipa mu nyiyimu ho haw betumi aye abom ho nkuran.

5. **YEBEDI AKOTEN Wɔ** nhyehyee pa a yebeye de abo nnipa a wohyia nnipa mu nyiyimu ho haw ahorow.

Yen ani begye se wobekyerε w'adwene wɔ nhwewemu yi ho ne senea yebema nhyehyee yi adi mu na aye adwuma wɔ Scotland. Mesere wo fa wo fone skane ade a ewɔ ha yi na wɔatumi abua nsem ahorow yi wɔ simma mmienu ntam.



Wope ho nsem pii a ,fa abεfo kwan yi so ne yen nni nkitaho iggantiracism@gmail.com.

